

## Keklē, ŋuifafa, dedienəɔ

traduit de « Il est un sentier de lumière »

$\text{♩} = 80$   
*mf*

1. Ke - klē, ŋui - fa - - fa,  
2. Mɔ xa - - xɛ kɔ - - kɔɛ,  
3. E - nye mɔ, si e -

*p*

de - die - nɔ - nɔ Fe mɔa ɖe li, si  
si te ɖa tso Xe - xea kple nu - vɔ  
fe lɔ - lɔ gā Ta na mí l' a - nyi -

*mf*

kplɔ - na mí To a - nyi - gba la dzi le  
gbɔ wò - nye ; Ke 'fi - mae lɔ - lɔ nya vɔ -  
gba la dzi A - fi - si e - fe mo fe

dzi fe Dzi - dzɔ - kpɔ - kpɔ kple vo - vo me.  
vɔ le ; Ye - su ŋu - tɔ hā to dzi kpɔ.  
ke - klē Klē - na ɖ' e - dzi wu gbe - sia - gbe.

4. Vased' esime miáɖzo l' afi  
Ayi efe fiazi la gbɔ,  
'Fisi nusianu klēna le kple  
Mawuvi la fe ŋuikɔkɔɛ.